

Predmet: Ocjena master rada kandidata Rosa Čantrić

Vijeće Medicinskog fakulteta, postupajući po predlogu Komisije za master studije Medicinskog fakulteta, na elektronskoj sjednici održanoj 12.11.2024. godine donijelo je Odluku broj: 1830/2 o imenovanju članova Komisije za ocjenu i odbranu master rada pod nazivom **“Analiza i uspjehnost sestrinske njege novorođenčadi sa hiperbilirubinemijom u Opštoj bolnici Berane”** Rose Čantrić studenta master primijenjenih studija “Zdravstvena nega”. Imenovana je komisija u sledećem sastavu:

1. **Prof. dr Milica Martinović**, redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik
2. **Doc. dr Lidija Banjac**, docentkinja Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
3. **Prof. dr Vesna Miranović**, redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član

Nakon detaljnog pregleda urađenog master rada, imenovana Komisija podnosi sledeći

IZVJEŠTAJ

o ocjeni master rada

KRATAK PRIKAZ MASTER RADA

UVOD: Hiperbilirubinemija predstavlja jedan od najčešćih kliničkih problema kod novorođenčadi, sa prevalencijom od oko 60% kod djece rođene u terminu i 80% kod prijevremeno rođene djece. Ovo stanje može dovesti do ozbiljnih komplikacija kao što su kernikterus i akutna bilirubinska encefalopatija, što ističe važnost adekvatne njege i terapije.

CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog rada je da se analizira uspjehnost sestrinske njege kod novorođenčadi sa hiperbilirubinemijom u Opštoj bolnici Berane, sa fokusom na primijenjene terapijske modalitete i prevenciju komplikacija. Dodatni cilj je prepoznavanje i analiza najčešćih faktore rizika za nastanak hiperbilirubinemije kod ove populacije novorođenčadi.

PRIMIJEJENE METODE: Ovom opservacionom studijom obuhvaćena su sva novorođenčad sa hiperbilirubinemijom, koja su rođena u porodilištu Opšte bolnice Berane (ukupno 148 novorođenčadi), u periodu od 01.01.2019 do 31.12.2021. godine. Baza podataka je formirana iz dostupne medicinske dokumentacije, za period istraživanja - istorije bolesti, protokoli i izvodi iz elektronske evidencije. Za analizu podataka je korišćen softverski paket IBM SPSSD Statistics v.21. Podaci su prikazani kroz frekvencije i procenat, grafički i tabelarno. Od metoda dinferencijalne statistike korišćen je Kruskal-Wallis test. Od statističkih metoda korišćen je Hi kvadrat test.

DOBIJENI REZULTATI I ZAKLJUČCI O REALIZOVANOM ISTRAŽIVANJU: Studija je obuhvatila 148 novorođenčadi sa hiperbilirubinemijom, koja su hospitalizovana u Opštoj bolnici u Beranama u periodu od 2019. do 2021. godine. Rezultati studije su pokazali da su prijevremeno rođena djeca, djeca sa intrauterusnim zastojem rasta i djeca sa nepodudarnostima krvnih grupa (Rh i ABO inkompatibilnost) u većem riziku od razvoja hiperbilirubinemije. Fototerapija je bila najčešće korišćena terapija, dok su eksangvinotransfuzija i intravenski imunoglobulini korišćeni u težim slučajevima.

ZAKLJUČAK: Statistički značajan uticaj na pojavu hiperbilirubinemije imao je termin porođaja i nepodudarnost krvnih grupa. Pravovremena dijagnoza, adekvatna terapija i edukacija roditelja, koju obavlja medicinska sestra, ključni su za poboljšanje ishoda i smanjenje rizika od komplikacija, kod novorođenčadi sa hiperbilirubinemijom. Stoga treba raditi na kontinuiranom unapređenju prakse i standardizaciji protokola njege ovih pacijenata.

ZAKLJUČNI STAV I PRIJEDLOG KOMISIJE


Master rad kandidatkinje Rose Čantrić urađen je prema svim principima naučnog istraživanja, a u skladu sa obrazloženjem koje je navedeno prilikom prijave teme. Master rad je rezultat originalnog i samostalnog rada magistranda i zadovoljava sve kriterijume izrade i pisanja istog. Ciljevi i hipoteze su bili precizno definisani, naučni pristup je bio originalan i pažljivo izabran, a metodologija rada je bila savremena. Rezultati su pregledno i sistematično prikazani i diskutovani, a iz njih su izvedeni odgovarajući zaključci.

Na osnovu svega navedenog, članovi Komisije jednoglasno daju pozitivnu ocjenu o završnom master radu pod nazivom "Analiza i uspješnost sestrinske njege novorodjenčadi sa


hiperbilirubinemijom u Opštoj bolnici Berane” Rose Čantrić studenta master primijenjenih studija “Zdravstvena njega” i predlažu članovima Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore da prihvate ovaj izvještaj i omoguće kandidatu da svoj master rad javno brani.

KOMISIJA


Prof. dr Milica Martinović, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, predsjednik Komisije



Doc. dr Lidija Banjac, Medicinski Fakultet Univerziteta Crne Gore, mentor



Prof. dr Vesna Miranović, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, član



Datum: _____